

CORRESPONDÈNCIA

5

ESTIU 2021

OFICIPUBLIC
de la lenga occitana

BIEN PLUS QU'UNE LANGUE

www.ofici-occitan.eu

Groupement d'Intérêt Public entre:
GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Félicité
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie

FOCUS : LEI MOLAC

Remesa del rapòrt KERLOGOT/EUZET a Jean CASTEX

Lo 21 de mai de 2021, lo **Conselh Constitucional censurèt las disposicions relatives als signes diacritics e a l'immersion** dins los establiments escolars de la lei Molac.

En seguida de las **tensions** e de la **protèsta generala** qu'aquò engendrèt, lo Primièr ministre comandèt a dos deputats de la majoritat presidenciala (Sr. Yannick KERLOGOT e Sr. Christophe EUZET), un **rapòrt per trobar los mejans de permetre a las escolas publicas e associativas de contunhar a aplicar lors metòdes pedagogics « immersius »**, es a dire que van al delà de la paritat orària.

Es dins aquel encastre que **la Presidenta de l'OPLO foguèt audicionada pel deputat Yannick KERLOGOT lo 5 julhet darrèr**. Aquel escambi foguèt l'ocasion per ela de formular 10 recomandacions que podètz telecargar aquí :

[telecargar las 10 recomandacions formuladas per la presidenta de l'OPLO.](#)

Le rapòrt es estat rendut al Primièr ministre aqueste dimècres 21 de julhet de 2021 e es telecargable [aquí](#).

Remise du rapport KERLOGOT/EUZET à Jean CASTEX

Le 21 mai dernier, **le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions relatives aux signes diacritiques et à l'immersion** dans les établissements scolaires contenues dans la loi Molac.

Suite aux **tensions** et à la **levée de boucliers** que cela a engendré, le Premier ministre a commandé à deux députés de la majorité présidentielle (M. Yannick KERLOGOT et M. Christophe EUZET), un **rapport visant à trouver les moyens de permettre aux écoles publiques et associatives de continuer à appliquer leurs méthodes pédagogiques dites « immersives »**, c'est-à-dire qui vont au-delà de la parité horaire. C'est dans ce cadre que **la Présidente de l'OPLO a été auditionnée par le député Yannick KERLOGOT le 5 juillet dernier**. Cet échange fut l'occasion pour elle de formuler 10 recommandations qui sont téléchargeables ici : [télécharger les 10 recommandations formulées par la présidente de l'OPLO.](#)

Ce rapport a été remis au Premier ministre ce mercredi 21 juillet et est téléchargeable [ici](#).

ACTUALITATS



Çò que la lei Molac va cambiar concretament per l'occitan

L'OPLO publicuèt una analisi votada dins l'encastre de l'Assemblada generala del



Ce que la loi MOLAC va changer concrètement pour l'occitan

L'OPLO a publié une analyse votée durant son AG du 15 juin 2021. Afin de

15 de junh de 2021. Per tal de clarificar los punts evocats dins son comentari de decision, subretot relatiu a l'ensenhament imersiu, l'OPLO interpelèt directament lo Conselh constitucional. Aquel document serà actualizat en foncion dels elements comunicats.

[Ne saber mai](#)



2021, capitada inèdita del DCL

Augan, 83 personas se son inscrites per presentar lo DCL (Diplòma de compètenca en lenga) occitan. L'an passat, foguèron 15. Una capitada inèdita, que s'explica per mantuns factors : la campanha de sensibilizacion menada en 2021, la mobilizacion del movement associatiu e la convencion signada amb lo ministèri de l'Education nacionala.

[Ne saber mai](#)

clarifier certains points évoqués dans son commentaire de décision, notamment relatifs à l'enseignement immersif, l'OPLO a interpellé le Conseil constitutionnel. Ce document sera mis à jour en fonction des éléments communiqués.

[En savoir plus](#)



2021, succès inédit du DCL

Cette année, 83 personnes se sont inscrites pour présenter le DCL (Diplôme de compétence en langue) occitan. L'an dernier, ils étaient 15 ! Un record inédit, qui s'explique par plusieurs facteurs : la campagne de sensibilisation conduite en 2021, la mobilisation du mouvement associatif et la convention signée avec le ministère de l'Education nationale.

[En savoir plus](#)

Fasa 2 de la campanha de comunicacion grand public

Fin mai-debuta junh, l'OPLO a lançèt sa primièra campanha de comunicacion grand public a l'entorn de la lenga occitana. S'agissiá d'interpelar los abitants de las regions occitanofònas de Novèla Aquitània e d'Occitània a l'entorn del messatge : « L'occitan, se parla e subretot se viu ! ». Lo bilanç de la fasa 1 de la campanha es particularament positiu : 304 afichatges dins 52 garas de las doas regions, 1 392 502 vistas de las vidèos, 800 000 vistas suls malhums socials e 1,25 milions de vistas sul net... La fasa 2 de la campanha deuria s'amorçar tre la dintrada de seteme, amb la possible difusion dels visuals suls abrics bus e dins los licèus. [Ne saber mai](#)

Phase 2 de la campagne de communication grand public

Fin mai-début juin, l'OPLO a lancé sa première campagne de communication grand public autour de la langue occitane. Il s'agissait d'interpeller les habitants des régions occitanophones de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie autour du message : « L'occitan, ça se parle et surtout ça se vit ! ». Le bilan de la phase 1 de la campagne est particulièrement positif : 304 affichages dans 52 gares des deux régions, 1 392 502 vues des vidéos, 800 000 vues sur les réseaux sociaux et 1,25 millions de vues sur le net... La phase 2 de la campagne devrait s'amorcer dès la rentrée de septembre, avec la possible diffusion des visuels sur les abris bus et dans les lycées. [En savoir plus](#)

MEDIATÈCA.

Mesa a disposicion de las ressorsas de l'OPLO

L'Ofici ven de reviscolar sa mediatèca numerica. I trobaretz tota sa documentacion publica : estudis e bilanços (dont lo darrièr rapòrt d'activitat 2020), dossièrs de subvencion, ùtis de comunicacion, mas tanben tota la

MÉDIATHÈQUE.

Mise à disposition des ressources de l'OPLO

L'Office vient de rénover sa médiathèque numérique. Vous y trouverez toute sa documentation publique : études et bilans (dont le dernier rapport d'activité 2020), dossiers de subvention, outils de communication,

documentacion relativa a l'ensenhament escolar e a l'aprendissatge de la lenga. *****NOVÈL***** Avètz tanben la possibilitat de demandar, vià un formulari dedicat, lo mandadis per La Pòsta de d'unes d'aqueles supòrts !

Ne saber mai



L'OPLO engatja una dinamica de convencionament

Amb la signatura d'una convencion pluriannuala amb lo Congrès permanent de la lenga occitana, l'OPLO desira s'inscriure dins una logica d'estructuracion e de renfortiment de son ròtle d'interfàcia entre actors de terrenh e actors institucionals.

Ne saber mai

*mais également toute la documentation relative à l'enseignement scolaire et à l'apprentissage de la langue. *****NOUVEAU***** Vous avez également la possibilité de demander, via un formulaire dédié, l'envoi par La Poste de certains de ces supports !*

En savoir plus



L'OPLO engage une dynamique de conventionnement

Avec la signature d'une convention pluriannuelle avec le Congrès permanent de la langue occitane, l'OPLO souhaite s'inscrire dans une logique de structuration et de renforcement de son rôle d'interface entre acteurs de terrain et acteurs institutionnels.

En savoir plus



Avaloracion de l'operacion « Libe-Libre ! » 2020

En octobre 2020, l'Office public de la langue occitane a lancé, à titre expérimental, la première édition du dispositif Libe-Libre ! en Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l'Association des Libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine. Avec un taux d'utilisation correspondant à 82% des élèves scolarisés, le succès de cette première édition est susceptible d'encourager le renouvellement voire l'élargissement d'une opération de ce type, aussi sur le plan géographique (Occitanie) qu'au niveau du public (2nd degré).

Ne saber mai



Evaluation de l'opération « Libe-Libre ! » 2020

En octobre de 2020, l'Ofici public de la lenga occitana lançèt, a títol experimental, la primièra edicion del dispositiu Libe-Libre ! en Novèla Aquitània, en partenariat amb l'Associacion dels Libraris independents de Novèla Aquitània (LINA). Amb un taus d'utilizacion correspondent a 82% dels escolans escolarizats, lo succès d'aquela primièra edicion es susceptible d'encoratjar son renouvelament quitament son espandiment tanben sul plan geografic (Occitània) qu'al nivel dels publics (2d gra).

En savoir plus

AGENDA

06 de seteme de 2021

06 septembre 2021

**Lançament de l'operacion «
Dintrada de l'occitan »**

Seteme de 2021

**Debuta de las formacions
ENSENHAR Professor dins las
acadèmias de Bordèu, Montpelhièr
e Tolosa - [Ne saber mai](#)**

**Seteme o octobre de 2021
Assemblada generala de l'OPLO**

06 d'octobre de 2021

**Fèsta de la ciènça - Debate :
recèrca & occitan, quins enjòcs ?**

14 d'octobre de 2021

**#ERASMUSDAYS : "Mon ERASMUS
en occitan"**

**Lancement de l'opération «
Rentrée de l'occitan »**

Septembre 2021

**Début des formations ENSENHAR
Professeur dans les académies de
Bordeaux, Montpellier et Toulouse -
[En savoir plus](#)**

**Septembre ou octobre 2021
Assemblée générale de l'OPLO**

06 octobre 2021

**Fête de la science - Débat :
recherche & occitane, quels
enjeux ?**

14 octobre 2021

**#ERASMUSDAYS : "Mon ERASMUS
en occitan"**

www.ofici-occitan.eu

Cette lettre d'information vous est adressée par l'Office public de la langue occitane. Vous avez la possibilité de ne plus faire partie de sa liste de diffusion.

En cas d'erreur de destinataire et pour toute demande visant à assurer l'exercice de vos droits sur vos données personnelles, merci de nous contacter à :

contact@ofici-occitan.eu.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, vous pouvez vous désinscrire via le lien ci-dessous.

Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Office public de la langue Occitane.

[Se désinscrire](#)

Envoyé par
 sendinblue



Gropament d'Interès Public entre :



BIEN PLUS QU'UNE LANGUE

www.ofici-occitan.eu

Office public de la langue occitane
22, boulevard Maréchal Juin
31 400 Toulouse
contact@ofici-occitan.eu
www.ofici-occitan.eu



© 2021 Office public de la langue occitane